

Beogradsko Novine

Br. 2.

BEOGRAD, srijeda 3. januara 1917.

Godina III.

RATNI IZVJEŠTAJI.

Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 2. januara.

Istočno bojište:

U Dubrđu je neprijatelj odbaćen do Mačina, u Moldaviji se nalaze savezničke boračke snage pred odbranbenim linijama kod Braile i Fočana.

Južno krilo vojnog fronta generala pukovnika nadvojvode Josipa napredovalo je juče, naročito u prostoru između Paulešči i Soveja. Naše su čete i jugoistočno Harna osvojile nekoliko neprijateljskih položaja. Kod Stanislava su odbijena nekolika ruska krstareća odjeljenja.

Talijansko i jugoistočno bojište:

Stanje nepromjenjeno.

Zamjenik glavnog generalnog stožera
pl. Höfer, podmaršal.

Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 2. januara.

Zapadno bojište:

Front maršala vojvode Albrechta Württemberškog:

U zavijutku Yperna živalni topnički bojevi. Engleski su napadi s ručnim granatama odbijeni.

Front njemačkog priestolonasljednika:

U Champagni su i u argonskoj šumi prodrla njemačka napadna i izvidnička odjeljenja u francuske rovine, otkuda su se po naredjenju sa zarođenjem francuskim vojnicima i s nešto plijena opet vratile. Jedna je engleska velika letilica pala u naše ruke.

Istočno bojište:

Front maršala princa Leopolda bavarskog:

Preduzeća su ruskih lovačkih odjeljenja južno od Rige, južno-zapadno od Dvinsk i zapadno od Stanislavova ostala bez uspjeha.

Front general-pukovnika nadvojvode Josipa:

Južno je od troskolske doline dospio vis Mts. Foltucano, oko kojega su se vodile velike borbe, u njemačke ruke. U dolinama su, koje vode Seretu, bacili napadači neprijatelja dalje natrag. Naše su čete na juriš zauzele više vlosova s obje strane doline Oitaz. Soveja je u dolini Susi zauzeta. Rusko-rumunski su napadi odbijeni. Zarobili smo 300 neprijateljskih vojnika.

Podlistak.

„Umrla bila“.

— Prijevjetka. —

Umetničko delo na platnu bilo je čarobno izvedeno i zadivljena publika u galeriji slika stajala je radosna pred tim privlačnim sižetom... I ja sam ga video... Beše lep kao san... Dirljiv, kao da srcu govori. Prava patrijarhalna štida. Dugo mi je živilo u duši sećanje na nju.

Jednog letnjeg večera vozili smo se kolima drumom, što vodi od Gjenove u Nervi; i s desna i s leva svio se najbujniji veo tropске vegetacije; sa svih strana simeškale su se na nas zlaćene nerandže, a iz maslina se razlevalo zanosno miris. Iz gustog grana grviraju milena gnezda, mali letnjikovci, staništa za strelne i za one koji se ljube.

Na zviranje naših kola pokaza se ovde — onde po koje ljudsko stvorenje, kakvo dete, koje podvikujući, pokazivaše prstom na naše brze konje ili kakav čovek, koji je mislio da će u nama naći svoje poznate ili kakva lepa ženska glava sa čarobnim, velikim, crnim očima, ispod crvene povezače čiji nas zrak susreće.

Ja i moj prijatelj, italijanski slikar, sedeli smo čutečki u kolima. S očima uprtim nefremice na more, gde sunce, rasipajući bujno izobilje boja, baš se daže; on je možda studirao poje, možda

Front maršala pl. Mackena:

Deveta je armija primorala Ruse, potisnuvši u žestokom ganjanju njihove zalaznice, da odstupiće dalje unatrag. Sa zapada se i juga približuju njemačke i austro-ugarske čete položajima mosne brane kod Fočana i Fundenia. U rukama je neumoljnih progonačela ostalo preko 1.300 zarobljenika. Između Bucaula i Dunava drži još neprijatelj svoju mosnu branu. Istočno su od Braile, u Dobrđu, zauzele njemačke i bugarske čete tvrdokorno branjene ruske položaje i potisnuli Ruse prema Mačinu natrag. U bojevima se je osobito istakao pomeranski pričuvni pješački puč. br. 9.

Mačedonsko bojište:

Nikakvih osobitih dogadjaja.

Prvi zapovednik glavnog stana
pl. Ludendorff.

Turski ratni izvještaj.

Kb. Carigrad, 1. januara.

Iz glavnog stana se javlja:

Kavkasko bojište.

Carke, sve povoljnim uspjehom ponas. Englezzi raspovjeduju vijesti o velikim pobjedama kod El Aruša i Makdaba, navodeći pretjerani broj zarobljenika. Misimo El Aruš svojevoljno i bez borbe napustili, kod Makdaba je istina bilo borbe i u toku iste su naše prethodnice imale gubitaka. Ali se značaj engleskog uspjeha može po tome odmjeriti, što su Englezzi Makdabu ponovo napustili i povukli se prema El Arušu. Na drugim frontovima nema nikakvih dogadjaja.

Izvještaj bugarskog glavnog stožera.

Kb. Sofija, 1. januara.

Mačedonsko bojište:

Skoro na cijelom frontu samo pojedinačna slaba topovska vatra. Duž Strume patrolske borbe. Naše se letilice sa uspjehom bacale bombe na neprijateljske čete sjeveroistočno od Florine.

Rumunsko bojište:

U Dobrđu traje ofenziva protiv mosne brane kod Mačina. Njemačka odjeljenja su posela vis 90 južno od Mačina. Naš je pljen porastao na 1150 ljudi i pet časnika, 4 topa i 14 mašinskih pušaka. U južnoj Vlaškoj ofenziva traje.

ga je uljuljao tih šum morski, možda je mislio na svoju lepu verenicu, kojoj se baš uputisalo, ili je možda...

...Šta ja znam kuda su mu letele misli, kud mu se zanosiša duša?...

Pustio sam ga da sneva. Probudiće se on već! Vozili smo se neprestano dugačkim drumom i prekidali smo beličaste oblačke prašine, koje je večernji povetarac podizao.

Kao da behu snovi mogu prijatelja slikara.

Naša kola na jedared saviše levo. Između letnjikovca videla se mala ulica i naša laka kola saviše tuda uz veliku luku. Ulica beše uzana i s obadvije strane naginjanu se i ljubljahu se jedan s drugim džbumovi jasmina, puni belih mürisavljenih cvjetića.

Zvoncad na konjima veselo odjekivali i jasni zvuk njihov razlegao se u tijoh večeri kao d'asijani svitci lete kroz vazduh.

U veselju viku istrčaše pred nas deca rumenih obraza i kudrave kose i tek što su nas opazila, skočiše u kola i posadiše nam se u krilo... Dečak klasične glave i prekrasna, plavuša devčica, kakve je Gjuzepa obično slikao.

— Moji šuraci! — reče moj prijatelj slike — Andželin brat i sestra...

Ljubili smo ih više puta, a oni se svom silom branili od toga, naročito devojčica, koja nije mogla da podnese naše brade. Po lepoti oba deteta mogao sam da prilike misliti, kako mora da je zanosno lepa verenica mogu prijatelja...

Veliki umetnik, koj je tolike ženske

Odgovor četvornog sporazuma.

Ono, što se očekivalo, postalo je činjenicom. Odgovor je sporazumih sile bio po „glásovima“ sporazumne štampe dosta dugo i temeljno pretresan. Imao je da upali, iznenadi. Međutim da će se ponuda za mir odbiti, to se naslučivalo, nije dakle moglo nikoga iznenaditi. Nenadan je bio samo ton, kojim je odgovor sastavljen. U opreci sa pisanjem sporazumne štampe taj je odgovor sastavljen u evropskom tonu. To će biti po svoj prilici posledica zle savjesti, pa onda donekle i respekt pred neutralcima, kojima se hoće pokazati korektnost sporazumne diplomacije. Kraj toga umjereni stil odbijanja, koji se u noti ističe, ima kod neutralaca da uzdrži onaj poslednji preostatak vjevorovanja u čovječnost sporazumih država. Još jedan cilj ima da postigne taj evropski ton i umjereni stil: on ima da zasjeni sudije svjetske istorije, ima da pred njima prikrije neobuzdane želje sporazuma, a najposlije kako izgleda on da zvuci kao neka odluka, koja dopušta mogućnost opoziva. Svakako se tekstu sporazumne note ne može poreći komplimenat, da je vrlo zgodno sastavljen, tako da se može i dvojako shvatiti. Neutralci će, koji o časti drugih ne sude kao o svojoj sopstvenoj, i koji bi zaključenje mira vidjeli radje danas nego li sutra, nglasiti, da sporazumna nota doduće odbija njemačku ponudu, ali da time ne odbija sam mir. Time će neutralci nastojati da dadu stvari drugi izgled, name da izgledi u mir nisu sasvim propali. Za nekoga, koji je po strani, može ovo da važi. Središnje vlasti međutim znaju sasvim dobro, da se tobožnja umjereno sporazuma ne može uzeti ozbiljno. Jer kod bi sporazumne sile mislile iskreno, onda bi njihova diplomacija izbjegla postavljenju onakvih uslova, kao što je na primjer smjeli zahtjev, da središnje sile priznaju, kako su one tobož već pobijedjene. Ovaj je zahtjev tako smješan, da se po njemu samom može upoznati sav ciničan, kojim je prožeta nota sporazumih sile.

Sa psihološkog gledišta nota je četvornog sporazuma prsto nerazumljiva. Drskošću jednog bezazlenog mlatarala bacaju se u svijet u najblažem i najnevinijem tonu zahtjevi, koji zvuče kao podsmjeh realnosti, kao neumjesna šala, koji trebaju da kompromitiraju ozbiljnost akcije za mir. Još nikada u svjetskoj istoriji nije jedan povijesni protivnik, u čijim rukama nije ništa preostalo, a od čijih su zemalja zauzete

lepote ovekovečio svojom kličicom, začelo je izabrao ideal ženske lepote...

Nisam se prevario! Andžela beše lepa, najdivnija devojka Italije! Divotno ovalno lice njeno ugasiće masti, imajuće neiskazan blag izraz. Velike crne oči — dva alem-kamenika. Kosa, crna kao noć, beše začešljana po italijanskt. Savremeno umetničko delo!...

Rupice na obrazima vanredno joj dolikovau. U malešnima usima bile su utisnute velike okrugle mindijuše od zlata; njena dražesna vitka pojava divne srazinere pokazivaše meke okrugle talasaste oblike.

Taj izbor je svedočio o odabranome ukusu veštakova. Dočekaše najsrađnije.

Slikar me prikaza kao svog prijatelja daleke zemlje i nežnom nametljivošću metne obe ruke svoje verenice na moja ramena.

— Vi se morate ljubiti — reče — mi ćemo u tvojoj otadžbini dugo biti zajedno.

Andžela tapio stisne moju ruku.

Poseđasmo na verandu! Na stolu biste nekoliko boca „Lacryma e Christi“ i čudni ukus toga vina naskoro nas razveseli i načini razgovornima, tako da se celo društvo u slast zabavljalo.

Mesec tajastivno obasjavaše morskpu pučinu, a njegova lako pokrenuta vodenja masa svetluša se na mesečev svjetlosti. Vazduh nas je zanosio, kao da se i on napojo „Lacryma e Christi“.

Veliki umetnik, koj je tolike ženske

znatne oblasti, formulisao slične uslove. Opet su samo velike riječi, kao pokajanje, ponovo popravljanje i jemstvo, koje se nadimlju u grupima sporazumih državnika. Šta ima da se ispaša?

Zar pobjede središnjih sile? Glupo je u to i zalaziti. Jer su baš pobjede središnjih sile božji sud, osveta, koju je sudbina sâma odredila, da pravedna stvar i dodje do svoga prava. No sporazum peče savjest. S toga on i traži moralno podjarmljene središnjih sile, jer uvidja, da su se središnje sile u borbi za život odrvale osmočrtojku premoći. Ponovo popravljanje? Zašto? Zar zato, što je središnjim silama uspjelo, da se obrane od atentata onih, koji su židili za otimanjem? Jemstvo? Središnje su sile one, koje su jemstva najprije tražile, tražili mogle i morale. Govor je njemačkog državnog kancelara po prvi put cijelom svijetu stavio na srce ideju takvih jemstava. Sporazum kanda ni sam nezna, u kolikoj on mjeri živi od političkih ostanaka središnjih sile. Središnje su sile stavile ponudu za mir iz čovječanskih razloga, koje se medjutim mogu, blagodareći povoljnom svom vojničkom položaju, i ako teška srca odreći, budu li sile četvornog sporazuma i suviše smjele.

Središnje sile nisu još izgubile svoga razbora, one još nisu upale u ludjačko ratno bunilo, — ali kad jednom njihova volja za mirom, koja je proistekla iz obzira prema čovječanstvu, ostane neuslušana, onda će se zbiti nešta strahovitog, onda će bijesnilo zahvatiti i duše onih, koji su dosada bili daleko od toga, i cijela će se Evropa naći u groznom požaru međunarodne mržnje. Staviti jedan zahtjev, za kojega nema nikakve vjerovatnosti, da će biti ili da u opšte i mogao ikada biti usvojen, znači, da je on postavljen samo zato, jer se unapred zna da će ostati samo zahtjev. Sporazum kanda još uvijek računa na neki ma i najmanji uspjeh, koji bi bio u stanju, da podigne njegovu već u suviše potamnjelu slavu. On hoće da nekima vještackim bljeskom nastavi neodlučenu partiju, jer zna, da je ona pred svjetskom istorijom za njih istovjetna sa porazom, — isto tako, kao što neodlučena borba između jačega i slabijega rvača važi kao pobeda slabijega, pošto se uzima, da su se moralne i duševne sposobnosti slabijega odrvale apsolutnoj surovoj nadmoćnosti jačega.

Mora se priznati, da se sporazumne sile nalaze u teškoj moralnoj situaciji. Pitanje je samo, ne će li s napretkom vremena i sve većim pobujedama središnjih sile ta situacija za sporazumne

I u sred tog divnog prizora i raspoloženja začu se najedared pesma, italijanska pesma, puna vatre, puna čežnje, puna najvećeg bola, sami osećaj strasti i vatre.

Umrla bila u krasno proleće,
Kad je vazduhu blag, a nebo čisto,
Kada laste prave gnjezdja,
Kad se zemlja krasiti novim cvećem.
Umrla bila, kad se sunce kloni,

Kad na polju ljubičica spe,
Onda će se moja duša uznesti Bogu
U proleće, rumeni večernjoj.

Svi smo pažljivo slušali. Na balkonu susedne kuće sedelo je društvo... Odande se i čula pesma... Divan sopran pevao ju je sa veštackom bravurom, s muzikalnim razumevanjem i laskavim zvukom... Kao da je i mirono, tih veće zajedno sa pesmom plakalo i kao da su i talasi morski uzdrhtali pod utiskom setne pesme...

Neki gospodin je pratio na gitaru pesmu, a po katkad je upaduo i on sa svojim lepim, zvučnim baritonom.

Kako se živo sećam tog lepog, četvornog prizora!... Učinio mi se kao kakav san, koji savladuje i općarava srce... Prava idila na balkonu; oslođena o veliku smokviju, obučena u belu haljinu, stajala je zamisljena pevačica.

saveznici, dok uzmognu Njemačkoj namotnuti svoju volju, morati da prednesi novih žrtava, to moraju imati na umu, da je to njihova dužnost prema poznišim pokolenjima. Što se tiče njemačkog naroda, to će ovaj morati da shvati, da se ne može izvući svoje skrivnje zbog mnogogodišnjih grileha, koje su počinili njihovi vodje. Stoga primamo sa zadovoljstvom pasus odgovora sporazumnih sila, koji govor o pokajanju. Da se uzmognu uspostaviti međunarodni odnosi, koji su vezani obostranim obavezama, mora se prije uspostaviti poštivanje međunarodnih ugovora.

Pritisak na parlament.

(Naročiti brzojav "Beogradske Novine")

Berlin, 30. decembra.

"Tageblatt" javlja iz Kopenhagen: National Tidende" javlja iz Londona, da je vlada prijateljima mira u donjem domu zapretila nepremenim rasprištanjem parlamenta i raspisivanjem novih izbora. Iz straha pred takvim izgledima je grupa dotičnih članova parlamenta sazvala sjednicu i izjavila, da bi u sadanjem trenutku primanja njemačke ponude za mir bio za Englesku fatalan korak.

Raspoređenje u Petrogradu i Londonu prije odgovora.

Kb. Budimpešta, 2. januara.

Prema "Pester Lloyd"-u je petrogradski dopisnik "Times"-a brzojavio, da parlamentarna većina pristaje da sporazumne sile u tom slučaju saopšte svoje uslove za mir, kao bi središnje vlasti bile gotove, da se sa sporazumnim silama postave na jednaku nogu a ne kao pobednici. "Daily Telegraph" piše, mogao bi se covjek i oprijateljiti sa idejama o miru, kad bi se priznalo da mi nismo pobedjeni, što bi mogli priznati i središnje vlastima. I javno mnjenje u Engleskoj, i to u širim slojevima, nalazi se u procesu obrtanja, ali se na ishod mora očeknuti.

(Naročiti brzojav "Beogradske Novine")

Rotterdam, 1. januara.

"Nieuwe Rotterdamsche Courant" donosi slijedeće razlaganje londonske "Westminster Gazette":

Njemačka vlada mučno da može biti toliko prostodušna, pa da zamislji, da će savezne vlade obustaviti neprijateljstvo i otpočeti konferisanje sa neprijateljem, koji se baš sad ispoljava kao pobedilac, a da ubičajenim neposrednim putem ne saznađu, kakve uslove on misli da postavi. U tom pogledu je za stanje mjerodavnja njemačka nota, koja je predhodila Wilsonovo notu. Njemačka, koja predlaže pugovore, to je ona ista Njemačka, koja smatrajući sebe da se nalazi u nadmoćnjem stanju, želi da okonča rat. S toga se njoj, koja je preduzela inicijativu, mora i ostaviti, da označi opšte oblike osnove, na kojima želi da pugovare. Da su obratno saveznici bili preuzeli inicijativu, onda bi bilo tako isto umjesno i opravданo, da se to isto od njih zahteva. Mi smo uvjereni, da će Wilson i američki narod uvidjeti, da mi zauzimamo jak položaj, kad takav zahtev upućujemo Njemačkoj.

Bugarska.

Govor bugarskoga ministra predsjednika Radoslavova.

Kb. Sofija, 31. decembra.

Na jučerašnjoj sjednici sobranja, prilikom pretresa budžeta ministarstva spoljnih poslova, ministar predsjednik Radoslavov je o spoljašnjem stanju reko slijedeće: Uvjeravam, da je djelo Bugarske svršeno. Onima, koji tvrde, da mi mnogo zahtjevamo, ja od-

se od njene čudne čari. Andžela prva progovori.

— Ah, kako lepo beš... ah, kako srećni mora da su... Vidiš li, dragi Gju-se, tako ja sebi prestavljam sreću.

— Ti ćeš biti srećna moja Andjelo!

— Iz glasa pevačice odjekivaše sreća ljubavi. — To je činilo pesmu tako slatkom... Ona mora neizmerno da ljubi svoga muža, gledi i sad ga baš zagrli!

I tu lepu sliku, tu krasnu porodičnu idlu dugo sam čuvao u svome srcu. Andžela je imala pravo, i ja sam sebi zamišljao tako sreću.

Svuda, kamo sam dolazio, poneo sam slike tog trenutka i ja sam iz dalekih, dalekih zemalja čeznuo za malim zaseökom, da se ponova mogu nauživati, nagledati se te retke porodične idile.

Na proleće budem tu gotov gost. Oni me pozvaše u goste (od tada su postali muž i žena) u malu poznatu mili.

Treba li da kažem, da sam radosno primio taj poziv? Da provedem koje lepo veče kod prijatelja, tamo na obali morskog, i da vidim malo gnezdo, gde sam prvi put video sreću u njenoj idealnoj pojavi.

"Lacryme Christi" sevalu opet u docama, a mirls toga vina se opet diže u vazduh...

Nas troje sedimo opet na verandi. Onako je isto lepo veče kao pre dve godine, samo što Andžela i Djuzepe ne sađuju više tako, kao onda... ali su kameni ičuvi zabilježeni.

(Pol.)

M.

govaram, da mi nismo nikakve šoviste; mi poznajemo zahtjeve bugarskog naroda. Iz kraljevog manifesta, prilikom objave rata, vama su poznati zahtjevi Bugarske i smatram da nisam obvezan, da svakom govorniku odgovaram. Dodirujući kritiku govornika iz oponicije, koji su govorili protiv prelaza bugarskih četa preko Dunava, izjavio je ministar predsjednik, da je taj prelaz izvršen po zapovijesti bugarskog vrhovnog vojnog zapovjedništva, koje je bilo mišljenje, da rumunjska vojska s onu stranu Dunava mora biti tučena i uništena. Bugarska je vojska, rekao je ministar predsjednik, ukazala našim saveznicima dragocjenu potporu, što se potpuno i priznalo, pa je zatim došao: Mi se s našim saveznicima u svima tačkama slažemo. U daljem toku svoga govora primjetio je Radoslavov: Svi njemački i austro-ugarski časnici, koji se u Bugarskoj nalaze, potpadaju pod bugarsko vrhovno vojno zapovijedništvo. Ja ovo izjavljujem u ime vlade. Govoreći o saobraćajnom životu u zemlji, Radoslavov je rekao, da su željeznice, pošte i brojavi, kao i rudokopni potpuno podvrgnuti vojnoj upravi i da se nalaze u službi zajedničkog djela. Odgovarajući na kritiku mnogih govornika, koja se odnosila na razne poslove vlade, rekao je ministar predsjednik: Imajte povjerenja u nas! Prelazeći na pitanje o ponudi za mir, Radoslavov je rekao: Ponuda je sa oduševljenjem primljena i u neutralnim zemljama. Zatim je ovo izjavljenje: Izvijesten sam, da se Holandija i Španija spremaju, da potpomognu korake predsjednika Wilsona. Mi smo gotovi, produžio je ministar predsjednik, da zaključimo mir, jer mi želimo da učinimo kraj rata. Mi ćemo učiniti ustupke u ime čovječanstva i na dobro svih naroda. Ministar predsjednik je završio: Ja imam u rukama spise, koji dokazuju, da naši protivnici priznaju naša prava i u onome, što mi tražimo. Radoslavov je su izjave primljene dugotrajnim burnim odobravanjem, pa zatim primljen i budžet ministarstva spoljnih poslova.

Križ u Grčkoj.

NAJNOVIJE NOTA ČETVORNOG SPORAZUMA.

Tekst note. — Šest zahtjeva za satisfakciju i bezbjednost. — Nagovješteno iskrcavanje u Ateni.

Kb. Paris, 2. januara.

Poslanici triju sile zaštinačica potpisali su 31. decembra slijedeću notu, koja će se predati grčkoj vladi: Poslanici Francuske, Engleske i Rusije, kao predstavnici grčkih sile zaštinačica, primaju još jedanput sa zadovoljstvom znanju odgovora, koji im je dat na njihovo saopštenje od 1. decembra. Po našem svoje vlade čestim je, da grčkoj vladi podnesu slijedeće zahtjeve o jemstvu i zadovoljenju: 1.) Grčke borbene snage na grčkom kopnu i u opšte u svima oblastima van Peloponeza imaju svesti na ono brojno stanje ljudstva, koje je neophodno potrebno za policijsku službu i za održanje reda. Svo oružje i municiju, koja prelazi onu mjeru koja je tome brojnom stanju potrebna, ima se prenijeti Peleponez, kao i sve mašinske puške i cijelokupno topništvo grčke vojske sa dočinom municijom, tako da se postigne izvršenog prenosa izvan Peleponeza neće nalaziti nigdje ni topovi, ni mašinske puške niti materijal. Rok za izvršenje utvrđuje se po međunarodnom sporazumu, čim grčka vlada u načelu primi razmještanje trupa i materijala.

Tako stvoreni vojni položaj ostaje

Ja se bacih u uspomenu na prošlost. Sve sam gledao na susedni balkon, na kome je i sada gorenja lampa ružičaste svjetlosti. Da li još uvek tamo staju? Ljubi li ona svoga muža još uvek vatreno? Želi li još uvek da umre?

I između ugasio zelenog lišća smokve pojavi se ona u beloj odevi...

Nastoni se na naslon od balkona i gleda sanjalački u dolinu. Zatim poče lagano pevuši i ga malo pa se sa njenim usanu zahori pesma, ona divno lepa pesma:

Norrei morir...

Ah, da mi je da umrem!

I tamo u naslonuči sedi muž, u ruci drži gitar i poverljivo ju je pratilo ihim glasom. A oba deteta, naslonjena na naslonuču svoga oca, takodje su pevuši... baš kao i pre.

Kad pesme beše kraj i muž, bacivši gitar, počita ženi da je zagrlj, dreknuh ja preplašeno.

— Blagi Bože, šta ja vidiš? Ta to je...

— Ne varaš se — reče Djuzepe — to je njen drugi muž...

— Njen drugi? — Uzviknuh zbuđenju.

— Njen prvi muž koga si ti video i koga je ona tako bezgranično ljubila i s kim je ona pred nama prikazala taku krasnu porodičnu idlu, umro je pre godinu i po, i ta žena, ta zaljubljena, ta sanjalačka supruga, što čezne za smrću udade se, ponova, i kao što si čuo još peva "Umrla bih"... idila nove sreće gotova je...

(Pol.)

M.

sve dondje, dokle ga saveznike vlade budu smatrati za nužnog, i to pod nadzorom naročitih delegata, koji će u tom cilju biti ovlašteni kod grčkih vlasti. 2.) Zabranu udržavanja rezervista u Grčkoj sjeverno od korinskog zemljouza; strogo izvođenje zabrane nošenja oružja za sve gradjane. 3.) Uspostavljanje raznih nadzornih prava sporazumnih sile u obliku, koji ima da se izvrši sporazumno s grčkom vladom, kako bi taj nadzor što manje bio dosadan. 4.) Sve osobe, koje su za sada iz političkih razloga, zbog veleizdaje, zbog zavjera i sličnih delikta pritvorene, imaju se odmah pustiti u slobodu. Oni, koji su uslijed dogadjaja od 1. decembra i docnije nepravedno stradali, biće po istrazi, koja se ima voditi sporazumno između grčke vlasti i sporazumnih sile, odštećeni. 5.) Zapovjednik-general 1. armijskog korpusa ima da se zbací, u koliko kraljevska vlade ne bude mogla utvrditi, da se radi zadovoljenje sporazumnih sile ta mjeru ima na drugoga generala primjeniti, na koga pada odgovornost za zapovijest, izdatu 1. decembra. 6.) Grčka vlada ima da preda poslanicima sporazumnih sile formalno izvinjenje. Engleskoj, francuskoj i talijanskoj i ruskoj zastavi ima na javnom mestu u Ateni u prisustvu ministra vojnog i sakupljenog garnizona da se oda najsvrćenija počast.

Jednovremeno je potpisanim poslanicima od strane vlade naredjeno, da grčku vladu potstile na to, da će ih vojničke potrebe uskoro možda primudit, da svoje trupe iskrcaju u Ateni i na ih željeznicom preko Larise prenesu u Solun. Zaštite sile izvještavaju o tome grčku vladu, da oni za sebe zadržavaju potpunu slobodu rada, za slučaj, ako bi držanje kraljeve vlade dalo povoda žalbi, od svoje strane oni prema grčkoj vladi uzmaju na sebe potpunu obvezu, da oružanim borbenim snagama vlade narodne odbrane ne dozvole, da se povlačenjem kraljevih trupa iz Tesalije i Epira koriste u tome, da predaju neutralnu oblast, koja je sporazumno sa kraljevskom vladom utvrđena. Potpisana je čast, da saopšte zapovijest svoje vlade, da će se blokada grčke obale održati, dok se ne učini zadovoljenje prema svima gore navedenim tačkama.

Naknadni zahtjevi.

Kb. Amsterdam, 2. januara.

Prema jednom saopštenju Reuterov ureda iz Atene, u noti se još traži pomilovanje svih poapšenih venizelista kao i odštećeni venizelističkoj štampi.

Nova Godina.

Kralj Gjorgje Poincare-u.

Kb. London, 2. januara.

Povodom Nove godine uputio je engleski kralj Gjorgje Poincare-u slijedeći brzojav: Još jednom, gospodine predsjednici, zastaje Nova godina obe naše zemlje, kako u tijesnom savezu vodju za nezavisnost Evrope i za pravdu prema malim narodima. Kao uvijek u punom pouzdanju na pobedonosni ishod rata, molim se Bogu, da plemenita francuska nacija, čiji su sinovi tu skoro ubjedljivim načinom dali svjedožbu o volji za pobedom, triumfom savezničkog oružja nastupi stazu mirnog napretka, osigurana protiv napada i vezana s mjestom narodom trajnom vezom prijateljstva, koja je utvrđena bratimstvom našeg oružja.

Francuska.

Odricanje od Alzas-Lotaringije.

Kb. Budimpešta, 2. januara.

Jedan ovađeni list javlja iz Zeneve: Kako "Nieuwe Dag" saopštava, na skupu francuskih radeničkih udrženja, koji je u torak završen, razvila se posljice podnešen izvještaja debata o pitanju Alzas-Lotaringije. Većina je govornika bila mišljenja, da se Francuska u interesu što bržeg zključenja mira mora odreći zahtjeva na Alzas-Lotaringiju.

Rat na moru i pod morem.

Potpunjeni engleski brodovi.

Kb. London, 1. januara.

Lloyds javlja: Misli se, da je potpuni engleski parobrod "Zoroaster". Engleski parobrod "Aisle Bay" je potpuni. Posada je iskrčana, kapetan je kao zarobljenik doveden na brod.

Potpunjena francuska oklopnača.

Kb. Berlin, 31. decembra.

"Kölische Zeitung" javlja sa Švajcarske granice: Francusko mornarsko ministarstvo saopštava: Oklopni brod "Gaulois" torpedovala je u sredizemnom moru 27. decembra jedna podmornica. Brod je potonuo za pola sata. Brzim dolaskom patroliških brodova na mjesto nesreće broj žrtava iznosi samo 4 mornara, od kojih su dvojica poginuli uslijed eksplozije.

Engleska i kolonije.

Državni nadzor nad željeznicama.

Kb. London, 2. januara.

Vlada je uzela u svoje ruke nadzor nad irskim željeznicama. Engleske i škotske željezničke pruge već se nalaze pod nadzorom vlade.

Najnovije brzoljubne vijesti.

Vojnička pripravnost Švajcarske.

no je napomenut, da je Njemačka u godini 1900. proizvela 59 puta više lhartje, nego li u godini 1800.

KAKO CE SE ŠTO DUZE SACUVATI ŽENSKA LJEPOTA?

Jedna tema, koja nikada ne gubi aktualnosti. — Mišljenje čuvenih ljekara. — Dr. Bum vei: tjelesna vježba. — Dr. Streckel: ljubav. — „Zivot je marš, kojemu tak daje srce.“ — Mišljenje dr. Chovsteka.

Zar ne, milostiva gospodjo, da vam je višeputa mnogo briga zadavalo, kako da sačuvate svoju mladost? A i vama su, poštovane gospodice, prirasti uz srce svježa ljepota, kojom osvajate svijet, koji vas okružuje. Srce bi vam se napunilo bolom, kad bi zapazili prvu sijedu vlas, prvu boru na vašem lištu. Koje (priznajte iskreno), da postoji koji lijek protiv tih strahota i da stoji do vaše moći mnogo duže sačuvati mladost i svježinu, nego li što je nemilostiva priroda dosudila! I tisuće vaših drugarica traži neuromorno ljeku protiv prvih znakova nemolomije starosti, a srećnog čovjeka, koji bi im znao pomoći upravo bi obasule nagradama, kako to samo znaju zahvalna ženska srca. Da vam olačamo vaše brige iznječemo nekoliko mišljenja ljudi, ljekara specijalista, koju su dobro upoznali taj vaš bol i koji su mnogima već pomogli.

Bečki docent Dr. Anton Bum preporučuje ponajviše tjelesnu vježbu, kreanje mišića i čuvanje od svakih pretjeranosti i prekomjernosti. Moguće to niste činili, ali budite potpuno mriñi. Nijeste propustili ništa, što bi moglo narušiti vašu ljepotu i mladost. Dr. Wilhelm Streckel energično izjavljuje: Ne! Nisam tog mišljenja, da starost ne dolazi uslijed sporta, hladne vode i masiranja! Tajno sredstvo protiv starenja jeste: Ljubav! Sposobnost ljubiti ljude i prirodu, oduševiti se za lijepu mislu i umjetnost. Sposobnost da se oduševimo za sve održavanje: za knjigu, za zvanje, za krasan predjel, a najzad — za čovjeka zanimljivog, ili barem koji nam se takav čini. Ne da živimo zbog naših dužnosti, nego zbog ljubavi! Valja život obuhvatiti, osvajati — to čini oko mlađenčkim i ne pušta da starimo. Za taj lijek imademo kod sebe samog apoteku — srce.

Kod toga valja paziti i na riječi, koje spominje dr. Beno Buxbaum citirajući Billrothove riječi: „Zivot je marš, kojemu tak daje srce.“ Dakle pazite da ne stu-

pate odveć brzo i naporno i ne uživate na taj način. Tad će srce udarati pravilno i dobro kroz dugi vrijeme i ostati mlađe zajedno s vama, koja ga posjeduje.

Do duše se borba protiv starosti mora započeti već u samome starijstvu. Tu važnu činjenicu spominje profesor Franjo Chovstek, te izvodi dalje: Već od nastajanja mladosti potrebno je mnogo svjetlosti i vazduha, a valja se čuvati jednočišće hrane, a što je najglavnije potrebna je pažnja i staranje majčino. Ništa nije bezglavije, nego vaspitanje djeteta ostaviti tijedno ruci, pogotovo kod djevojčica, koje uslijed seksualnog razvitka mnogo više trpe, nego li dječaci. Već čitavo tijelo djevojke zadobije druge oblike, kad ona spolno dozrije, a pogotovo psila. I radiju se stanju depresije, uzručavanja i glavobolje, a ljekar sa svojim dobrim savjetom nalaže na zapreke kod samih roditelja. Pogledajmo samo osobine starih djevojaka. Ustezanje žene od onoga, zašto je stvorena čini ju najprije stariom. Tako bi mnogo ženi pola tuceta djece, a moguće i više, udždržalo zdravlje i sačuvalo je mladom. Što se žena seksualno normalnije razvija, to je i zdravija i što manje kod toga imade neprirodnosti to više čuva svoju mladenučku svježinu.

Tajni savjetnik profesor dr. A. Eule iburg ostavlja na strani sva široka rasmatranja i veli ukratko: Umrite mladi, koji ne čete da ostarite! No nalazi i drugi savjet, da valja živjeti sa mlađešu, u mladosti i za mladost, pa se onda ne će stariti.

Da za sad svršimo sa ljekarskim mišljenjem dra. A. Lora ianda. Upotrebljujte mineralnu vodu, izbjegavajte koje-kakva „sredstva za ulješavanje“ i zadržite samo Eau de Cologne (kolonjsku vodu) pojmešanu — sa vodom, kojom mješavinom valja tako natapati lice, da zadrži svježinu i mladost.

Naravno, da ni jedno od ovih mišljenja neće naći na opšte odobravanje. Ali će zato možda po neko ipak naći u njima kakvo korisno uputstvo.

R. J. L. — Zagreb.

Propalo 90.000 litara petroleja.

Nedavno se u Drammi u Norveškoj natovarivao jedan brod petrolejem iz ondašnjeg petrolejskog rezervoara. Kad je na veće bio brod natovaren, zaboravili su zatvoriti rezervoar, te kad je nadzornik u jutru pregledavao, iznenadno spazi, da petrolej teče u more. Istragom se utvrdilo, da je na taj način propalo 90.000 litara petroleja u vrijednosti od 27.000 kruna.

KORESPONDENCIJA.

G. Marku Jovanoviću, pisaru, Geneve. Molim te Marko, izvesti se za našeg Nikolu. Više od godinu dana kako ne dobili od njega, niti od drugih, kome sam se obraćala, nikakva izvještaja. Pošto sam u velikoj brzi za njim, to te molim da me što pre izvesti preko „Beogradske Novine“. Mnogo te pozdravlja tvoja sestra Stana Stojanović, Bistrička ulica br. 16, Beograd. 25051-8

G. Jovanu Premoviću, Ženeva. Mojam lijepo, da me preko ovih novina izvestite za niže imenovane, koji se nisu javili više od godinu dana i to: Miladin Kolarević, iz Počekovine, redov vozač haubice baterije, šumadijske divizije ili vozar kod XI. puka, III. poziva, pita Mihailo; Kosta Mišić iz Odžaka, čuvar pruge Trstenik-Vrnjci i Svetislav Simić, skretući Vrnijske stanice, otišli su sa osobljem Železničkim. Za Kostu pita Stanojlo Pavlović, a za Svetislava otac Sreten. Njihovi su svi zdravi. Pozdravlja vas Brat Ante, Stojadinovića ul. 5. Trstenik. 25092-8

Kostu Aleksiću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas izvestite preko Riste Topalovića, Nedeljka Savića, da on saopšti mojim sinovima Momiru, Privislavu, Radomiju i Vojislavu, da su kod kuće svi moji i njegovi živi i zdravi, da je se Dragao oznio i da Radojev sin Danilo ide nogama i više fata. Dragao je sa djecom u kući Vojtehovoj i nek o njima on ne brine, jer se ja o svemu staram, a on neka vodi računa o mojim sinovima, neću mu ostati dužan i neka me izvesti o Živku Pušiću, a to i Risti molim. Šta je to vaše mnogo poštujte i pozdravlja vaš Boško G. Pušić, iz Zabrdice, okrug Valjevo. 25061-8

G. Stevi Čimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Na osnovu vašeg oglasa, molimo vas zauzimate se da što prije dobijemo novčanu pomoć, na razlog primanja naših maževa, pošto se u velikoj oskudici nalazimo. Prva podpisana je opterećena sa četvoro sitne djece, a muž joj je živ, joj je ostala bez ikakvi sredstava za život, druga podpisana, nema ni odkud nikakve pomoći, Milica Petra Nikolića, penzionera, Ratarska ul. 54, Radimila Riste Ristića, inžinjera opštinskog, Visokog Stevana ul. broj 15. 25065-8

G. Stevi Čimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Krf. Moli vas Živojin Čumić iz Donje Trešnjevice, da javite je li živ njegov brat Svetozar Čumić, X. dopunski puk, II. poziv, III. četa, I. bataljun, šum. divizija i Zdravko Jovanović, posljednji regrut; Radomir Savić, VII. puk, IV. četa, IV. bataljun, 3. poziv; Mihailo Savić, VII. puk, bolnička četa, 2. poziv; Života Savić, prvi regrut; Ilija Avramović, pri stabu VII. puk, 3. poziv i njegov sin Ljubomir Đurić. Poštuje vas, Bela Joksimović, Arandjelovac. 25088-8

G. Stevi Čimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Kao stalni radnik u fabrići duvana, gdje sam imao sto dinara mjesčene plate, bez posla sam, a opterećen sa ženom i četvoro djece. Dosudjena mi je i invalidska potpora od 30 dinara mjesечно od 31. marta 1914. godine, ali ništa od nje nisam primio. Molim vas, poradite da ma s koje strane što primim, radi opstanka. Stanjem Staroj Crkvenoj (Bosanskoj) ul. 24. Beograd. Poštuje vas, Nastas Rajković. 25090-8

G. Stevi Čimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Kao stalni radnik u fabrići duvana, gdje sam imao sto dinara mjesčene plate, bez posla sam, a opterećen sa ženom i četvoro djece. Dosudjena mi je i invalidska potpora od 30 dinara mjesечно od 31. marta 1914. godine, ali ništa od nje nisam primio. Molim vas, poradite da ma s koje strane što primim, radi opstanka. Stanjem Staroj Crkvenoj (Bosanskoj) ul. 24. Beograd. Poštuje vas, Nastas Rajković. 25090-8

G. Stevi Čimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Na osnovu vašeg oglasa, molimo vas zauzimate se da što prije dobijemo novčanu pomoć, na razlog primanja naših maževa, pošto se u velikoj oskudici nalazimo. Prva podpisana je opterećena sa četvoro sitne djece, a muž joj je živ, joj je ostala bez ikakvi sredstava za život, druga podpisana, nema ni odkud nikakve pomoći, Milica Petra Nikolića, penzionera, Ratarska ul. 54, Radimila Riste Ristića, inžinjera opštinskog, Visokog Stevana ul. broj 15. 25065-8

G. Stevi Čimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Kao stalni radnik u fabrići duvana, gdje sam imao sto dinara mjesčene plate, bez posla sam, a opterećen sa ženom i četvoro djece. Dosudjena mi je i invalidska potpora od 30 dinara mjesечно od 31. marta 1914. godine, ali ništa od nje nisam primio. Molim vas, poradite da ma s koje strane što primim, radi opstanka. Stanjem Staroj Crkvenoj (Bosanskoj) ul. 24. Beograd. Poštuje vas, Nastas Rajković. 25090-8

G. Stevi Čimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Kao stalni radnik u fabrići duvana, gdje sam imao sto dinara mjesčene plate, bez posla sam, a opterećen sa ženom i četvoro djece. Dosudjena mi je i invalidska potpora od 30 dinara mjesечно od 31. marta 1914. godine, ali ništa od nje nisam primio. Molim vas, poradite da ma s koje strane što primim, radi opstanka. Stanjem Staroj Crkvenoj (Bosanskoj) ul. 24. Beograd. Poštuje vas, Nastas Rajković. 25090-8

Ploveće stijene.

Ima stijena, koje su tako lake, da plove po vodi. One su sastavljene iz zaostataka i ljsaka neke vrste morskih životinja, koje se načesto nazivaju „diatomee“ i koje su vrlo mnogobrojne na površini morskoj, naročito u južnom dijelu Atlantskog Oceana. Te životinje imaju osobinu, da se jedna uz drugu priljubljuju i da tako vremenom obrazuju sve veću masu, koja zato ne tone u vodu, što se u ljsuci svake životinje poslije njezinog izumiranja nalazi prazan zatvoren prostor, u koji ne može voda da prodre. Običnim okom ne može čovjek da primjeti svekoliku množinu tih praznina, te mu cijelokupna masa izgleda kao jednostavna stijena, nalik na krečnjak.

Upotreba kave.

Nije utvrđeno, kad je kava prvi put ušla u upotrebu. Zna se samo toliko, da joj je Afrika postrojba i da su je tamo u staro vrijeme zborg njenog osvježavajućeg svojstva priješnju, kao kod nas grafi, kuvali u vodi i ovu pili. Pržena kava, koja daje iz sebe poznatu pričutu aromu, upotrebljena je načprijere na Istoku, gde su već prije toga prilična raznolika. Naravno da nije bilo teško ustanoviti, da je „Casanova“ prepređen zločin i on bude kao opasni stranc potjeran preko granice, gdje ga „ljbazno“ dočeka francusko redarstvo. Isto tako kao njegovo „gostovanje“ u Španiji zanimljiva je i njegova održava, kad su ga priveli suđu i predložili mu čitav registar njegovih zločina. Nije htio da prizna nijedan od grijehova, za koje je optuživan, osim galantnog intermeza, kao Casanova u Španiji, nego je tvrdio, da je on vanredni varietički umjetnik, koji je u Persiji i Egiptu slavio najveće triumfe. Uslijed jedne nezgode morao se odreći umjetnosti i postao je učitelj jezika u Solunu. Redarstvo da ga samo zato goni, što nije htio uzvraćati ljbav jednoj dami visoka položaja. „I ta me je bestija denuncirala. Voila! Ali otkad je gradjanin republike prisiljen, da ljubi ženu, koja mu ne leži na srcu?“ pitao je Rondé začudjeno sud. Hoće li me suditi, jer želim, da u siromaštu živim slobodan? Dokazite, gospodo porotnicu, da ste ljudi od srca i profinjenog morala i pustite me kao nevinog!“ Taj obranbeni govor nije mu pomogao i on bude osudjen na 20 godina robije. Sad je Rondé promijenio svoj način i naziv „ljudi od srca i profinjenog morala“ „svinjama i idiotskim seljacima“. Zanimljivo je, da su mu kod toga nekih pljeskale neke odlične dame, kojih je kod tog procesa bila puna sudinica.

Vratio mu se govor i sluš.

U gradu Pasavi je ovih dana prelazio preko druma pješak Henrik Müller, koji je kod Konstance uslijed praska jedne granate izgubio govor i sluš. — Idući preko kolnog puta nije onako glučno trubu jednog automobilu i da ga nije jedan prolaznik u zadnji čas na stranu potegao, bio bi pregažen. Od naglog straha je pješak zaviknuo i u taj čas mu se vratio izgubljeni govor i sluš.

Savremena francuska opereta.

Pariška je nakladna tvrtka Vebi i Maurice Hennequin izda-

la operetu, koja se odigrava u — streličkoj grabi. Operetu je uglažbio Maurice Jaquet. Ovaj neuskutni pokušaj, da se tragika streljačkoga jarka izrađuje u operetne svrhe, davati će se u newyorkškom kazalištu.

KRAJ JEDNOG „SLAVNOG“ APASA.

Strah Toulouse. — „Casanova“. — „Gradjanin republike nije primoran da voli koju neće!“ — Komplimenti porotnicima.

Prije nekog vremena bilo je u Toulouse sudjenje Louisu Clouisu Ronde, jednoma od najopasnijih apaša. On je oko godine 1908. bio strah i trepet čitave Toulouse, pa je površao francusku kriminalistiku za mnogo djela, ali nikad nije uspio redarstvu, da ga uhvati. No kad mu je prijetila sve veća opasnost od zasluzene kazni, podje u Španjolsku i nastani se u Barceloni, uvezvši ime Casanova, tvrded, da je potomak glasovitog erotiku Casanove. Zamalo stalo se za nj zanimati barcelonsko redarstvo, kad su na vidjelo izazli skandali, što ih je taj Casanova počinio. Naravno da nije bilo teško ustanoviti, da je „Casanova“ prepređen zločin i on bude kao opasni stranc potjeran preko granice, gdje ga „ljbazno“ dočeka francusko redarstvo. Isto tako kao njegovo „gostovanje“ u Španiji zanimljiva je i njegova održava, kad su ga priveli suđu i predložili mu čitav registar njegovih zločina. Nije htio da prizna nijedan od grijehova, za koje je optuživan, osim galantnog intermeza, kao Casanova u Španiji, nego je tvrdio, da je on vanredni varietički umjetnik, koji je u Persiji i Egiptu slavio najveće triumfe. Uslijed jedne nezgode morao se odreći umjetnosti i postao je učitelj jezika u Solunu. Redarstvo da ga samo zato goni, što nije htio uzvraćati ljbav jednoj dami visoka položaja. „I ta me je bestija denuncirala. Voila! Ali otkad je gradjanin republike prisiljen, da ljubi ženu, koja mu ne leži na srcu?“ pitao je Rondé začudjeno sud. Hoće li me suditi, jer želim, da u siromaštu živim slobodan? Dokazite, gospodo porotnicu, da ste ljudi od srca i profinjenog morala i pustite me kao nevinog!“ Taj obranbeni govor nije mu pomogao i on bude osudjen na 20 godina robije. Sad je Rondé promijenio svoj način i naziv „ljudi od srca i profinjenog morala“ „svinjama i idiotskim seljacima“. Zanimljivo je, da su mu kod toga nekih pljeskale neke odlične dame, kojih je kod tog procesa bila puna sudinica.

Bezuspješna borba, protiv opadajućeg stanovništva u Francuskoj toliko je ozlođila jednog patriota, da u jednom listu predlaže slijedeće zakonske mjeru protiv neženja: Ko se ne oženi do 30. godine, osudjuje se na затvor, da u njenu premišlu o svom nepatriotskom postupku. Ko se i poslije 40. godine ne oženi, taj se šalje u Guyanu u tamošnje kaznene kolonije.

Božićni jelovnik u Parizu 1870. god.

Pariški list „Figaro“, da bi utješio svoje čitaće zbog osjetne oskudice čak i najobičnijih životnih namirnica o minulim božićnim praznicima, donosi jelovnik jednog od najluksuznijih pariskih restorana iz godine 1870., kada je Pariz bio obsednut Njemačima. Taj jelovnik glasi ovako: Uvod: magareća glava, Umetki: meso od kanile na roštilju i konzerve od kengura. Pečenje: kurjači but, mačke i pacovi. Ovdje na vedeče životinje, kao što su: slon, kamila, kengur i kurjak, pronađu je zoološka bašta „Jardin d' Acclimatation“ za visoku cijenu, azumije se, samo najluksuznijim restoranima, čiji su gosti bili

CIJENE OGLASIMA:

Osmna jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje) 10 helera
 Pripisano: Petna jednog milimetar retka (70 mm široko staje) 40 helera
 Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko staje) Kruna 4
 Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

MALI OGLASI

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

Kupovine i prodaje

Papuže sa dvenađeset djonimova od pliša, Štofa, žanfli i kože za odrašće i dječju imaju veliki izbor sa neverovatno jeftinom cijenom bez konkuren-cije na prodaju. K. Peldmann, Vuk Karadžić ul. 8 do Beogradske Novine. 24160-2

Odlično vino, belo i crno.

1 liter K. 2-70

preporučuje Dejkaškana radnja

Dušana Todorovića

Kaj Milanova ul. 25

Terazije

(Hotel Kasino)

25021-2

Dobar Pianino trazi se u administraciji ov. lista. Ponude sub „Dobar Pianino 248“.

25037-8

Velika količina otpadaka suhog vrbog pruća prodaje se 1. kr. 2 jedna kola, kod c. i kr. pletionica košara, Knez Mihajlova 48.

25087-8

Stanovi.

Traži se namještena soba ili kabinet sa uporabom klavira u blizini Saborne ulice. Ponude sa označenom cijene upi-si u administraciju ov. lista sub L. R. R. U. O. 245*. 25776-4

Razno.

Sa prodavanjem sre-taka (lozova) na otplaćivanje za jednu Budimpeštašku ban-karsku firmu, može svaka po-stema osoba koja god struke, da stekne lepu zaradu uz vi-soku nagradu. Ponude Gustavu Braunu, Budapest, Elsabell-hring 42. A. 1747-5

Traži se klavir na upo-trebu za jedan sat na dan. Ponude administraciju ov. lista sub „Klavirbenitzung“ 246*. 25776-5

Ko zna?

Gde se nalaze 4. djece. Familijs Aleksandra Miloševi-ća - Kožari ili kožar-skog radenika - zborg vrlo važne poruke umoljava se da odmah saopšti njihovu adresu, Beogradskim Novinama. 21787-5

KORESPONDENCIJA.

Železnički službenici nje-movani da se jave pot-pisano radi prijema novca,

Emil Kraljević 390 kr.
Josif Pić 297
Josif Jovanović 177
Milan Jagodić 163
Svetozar Krcedinać 141
Sima Janković 141
Uglađa Jovanović 97
Stojadin Živković 83
Boža Miljković 83
Jovan Pećija 83
Mileva Branković 83
Milica Botorić 83
Darinka Vučović 83
Mileva Vasić 83
Mihailo Vidaković 83
Boža Vuković načelnik di-rekcije, Miloša Velikog 32. Beograd. 25563-8

Oglase čitko pisati, jer se time izbegavaju štam-parske greške.

25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, za Milana Stefanovića I. eskadrone, II. konjičkog puka, drinske divizije, I. i II. bataljona, na Loznicu, sedimo u našoj kući, ništa ne radim, niti ikakvog dohodka imam, i za to molim, ako je moguće pošlji nešto novaca.

Svi te pozdravljaju, Nikola ruku ljudi, pozdravlja te svoja Vukosava Stefanović, Loznica. 25040-8

Dragi Soldatoviću, Geneve, svajcarski. Molim vas braca, Izvestite mog sinu Vlajku Soldatoviću, portušniku, VI. puka, I. poziva, da sam sa Mihailom i Milevom zdravim i da ga molim da mi odmali poslje preko kakve banke u Beogradu 500 kruna, jer sam sa djecom u velikoj oskrbi. U napred vam bla-godaram i pozdravljam, vaša sna Mihaila Soldatović iz Loznice. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25038-8

G. Stevi Čimoviću, adv. Geneve. Molim vas poradiće na nadležnom mestu da sto pre dobjem novčanu pomoć na račun mog primanja. Usled rata bez posla, a pomoć ovde ne primam, ostao sam sa porodi-com u novim oskrbicima. Plata mi je 1200. god. kao litograf Državne Stamparije. Za istin-tost novoda obrati se g. Ž. O. Dačiću, upravniku iste. Sporu-vanjem, Panta Stojanović, Slijepčeva ul. 40. Beograd. 25033-8

Aci Krstiću, profesoru, sa vojskom. Tvoju kartu primila sam. Primila sam poslati novac, šalji i dalje. Deda umro u Kosovskoj Mitrovici, 22. jun-a o. g. Svi smo zdravi. Pozdrav-ja te svoja djece i Bela Krstić, Svetosavska ul. 40. Beograd. 24793-8

Milki P. Andrejeviću, Geneve. Čujemo da je vaš Per bolesan, u Marsoj ili Niči ne znamo. Molimo izvesti da im poslje novaca. Treba im. Ti podaj tamo Djok, i javi preko novina kojih da im mesečno šaljem. Sad sam poslala oko sto dinara. Tvoja kuća u redu, ne brini. Ako si blizu Dragog, pozdravi i po-ljublji ga mesto mene. Zoru i pozdravlja te, ja ti blagodarim. S pošto-vanjem Mirjana Z. Mitrović, Loznica. 25110-8

G. Stevi Čimoviću, adv. Geneve. Molim vas da me izvestite da je očekujući očaj, da je umro naša majka. Molimo da mi poslje novaca. Treba im. Ti podaj tamo Djok, i javi preko novina kojih da im mesečno šaljem. Sad sam poslala oko sto dinara. Tvoja kuća u redu, ne brini. Ako si blizu Dragog, pozdravi i po-ljublji ga mesto mene. Zoru i pozdravlja te, ja ti blagodarim. S pošto-vanjem Mirjana Z. Mitrović, Loznica. 25109-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, za Dragomira, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25038-8

Dragi Soldatoviću, Geneve, svajcarski. Molim vas braca, Izvestite mog sinu Vlajku Soldatoviću, portušniku, VI. puka, I. poziva, da sam sa Mihailom i Milevom zdravim i da ga molim da mi odmali poslje preko kakve banke u Beogradu 500 kruna, jer sam sa djecom u velikoj oskrbi. U napred vam bla-godaram i pozdravljam, vaša sna Mihaila Soldatović iz Loznicu. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 25041-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil čestitamo oče i Božić, želimo i Bogu se molimo da vas sačuva da nam se živi i zdravi vratite. Ljube i voli tevoča deca Lute, Micka, Milisav, Sinisl i mal Leonida Milivojević, Loznica. 24966-8

Ilijas Josimović, Geneve, hotel Terminus, Dragi naš tata, Tebi, teča Dragomir, ujka Miki, ujka Vojil č